



TLTHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA
BOŠETSHABA 2013
MOPHATO 2 SETSWANA PUO YA GAE
MEMORANTAMO
SEKAO

Memorantamo o na le ditsebe di le 5.

GA GONA HALOFO YA MADUO E E KA ABIWANG

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE								
1.1	B ✓	1	9								
1.2	podī ✓	1									
1.3	podī ✓	1									
1.4	lebota ✓	1									
1.5	lebota ✓	1									
1.6	lebota ✓	1									
1.7	diterebe ✓	1									
1.8	moropa ✓	1									
1.9	tshupanako ✓	1									
2.1	Anna o ithuta go apaya ✓	1	3								
2.2	C ✓	1									
2.3	apaya ✓	1									
3.1	<table border="1"> <tr> <td>morutabana wa gagwe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>tsala ya gagwe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ausi wa gagwe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mme wa gagwe</td> <td>X</td> </tr> </table>	morutabana wa gagwe		tsala ya gagwe		ausi wa gagwe		mme wa gagwe	X	1	3
morutabana wa gagwe											
tsala ya gagwe											
ausi wa gagwe											
mme wa gagwe	X										
3.2	D ✓	1									

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG		MADUO	GOTLHE								
3.3	mme wa gagwe ✓		1									
4.1	ntlo ya boapeelo ✓	Ikgatolose diphoso tsa mopeleto.	1	3								
4.2	ntlo ya boapeelo ✓		1									
4.3	ntlo ya boapeelo ✓		1									
5.1	<table border="1"> <tr> <td>o ile kwa ntlong ya boapeelo.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>O dirile tee.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>O baaakantse tafole.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anna o apere.</td> <td>1</td> </tr> </table>		o ile kwa ntlong ya boapeelo.	2	O dirile tee.	4	O baaakantse tafole.	3	Anna o apere.	1	1	3
o ile kwa ntlong ya boapeelo.	2											
O dirile tee.	4											
O baaakantse tafole.	3											
Anna o apere.	1											
1 leduo le le abelwang thulaganyo e e nepagetseng fela.												
5.2	Nnyaa ✓	1										
5.3	dirile ✓	1										
6.1	<table border="1"> <tr> <td>bakela borotheo.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ja dijo tsa gagwe.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dira tee.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>gadika lee.</td> <td></td> </tr> </table>		bakela borotheo.		ja dijo tsa gagwe.		dira tee.	X	gadika lee.		1	3
bakela borotheo.												
ja dijo tsa gagwe.												
dira tee.	X											
gadika lee.												
6.2	motlotlo ✓		1									
6.3	C ✓		1									
7.1	<table border="1"> <tr> <td>nnile le dikgang tse di itumedisang.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>rata sekolo sa gagwe.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ne a apere.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dirile tee.</td> <td></td> </tr> </table>		nnile le dikgang tse di itumedisang.	X	rata sekolo sa gagwe.		ne a apere.		dirile tee.		1	3
nnile le dikgang tse di itumedisang.	X											
rata sekolo sa gagwe.												
ne a apere.												
dirile tee.												
7.2	itumetse ✓		1									

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG		MADUO	GOTLHE									
7.3	A ✓		1										
8.1	Kakanyo nngwe le nngwe e e maleba ✓ Kakanyo e e maleba, lebaka le le rulaganeng le le kokotleletsang kakanyo e. ✓	Ikgatolose diphoso tsa mopeleto.	1	2									
8.2	ratile kgotsa ga o a rata ✓	Ikgatolose diphoso tsa mopeleto.	1	2									
	Lebaka le le maleba, ka kakanyo e e rulaganeng ✓		1										
8.3	Karabo e e maleba, e e rulaganeng	Ikgatolose diphoso tsa mopeleto.	1	2									
	Karabo e e maleba, e e rulaganeng ✓		1										
9.1	C ✓		1	3									
9.2	go sa itumela ✓		1										
9.3	go sa itumela ✓		1										
10.1	tlhoa ✓	Ikgatoloseolose diphoso tsa mopeleto.	1	3									
10.2	tlhoa ✓		1										
10.3	fifetse ✓		1										
11.1.1	C ✓		1	2									
11.1.2	D ✓		1										
11.2.1	no ✓		1	2									
11.2.2	ara ✓		1										
11.3.1	no ✓		1	2									
11.3.2	shw ✓		1										
12.1.	<table border="1"> <tr> <td>12.1.1</td> <td>Malatsi a robongwe morago ga letsatsi la ntlha ke</td> <td>di 30.</td> </tr> <tr> <td>12.1.2</td> <td>Letlha pele ga mafelo a Phatwe ke</td> <td>di 3.</td> </tr> <tr> <td>12.1.3</td> <td>Lamatlhatso wa ntlha wa kgwedi ke</td> <td>di 10.</td> </tr> </table>	12.1.1	Malatsi a robongwe morago ga letsatsi la ntlha ke	di 30.	12.1.2	Letlha pele ga mafelo a Phatwe ke	di 3.	12.1.3	Lamatlhatso wa ntlha wa kgwedi ke	di 10.		3	3
12.1.1	Malatsi a robongwe morago ga letsatsi la ntlha ke	di 30.											
12.1.2	Letlha pele ga mafelo a Phatwe ke	di 3.											
12.1.3	Lamatlhatso wa ntlha wa kgwedi ke	di 10.											

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE
12.2.1	Somenne ✓	1	3
12.2.2	masome a mabedi robongwe ✓	1	
12.2.3	sa borataro ✓	1	
12.3.1	4 ✓	1	3
12.3.2	5 ✓	1	
12.3.3	boraro ✓	1	
13.1	C ✓	1	3
13.2	o ne a ✓	1	
13.3	ba ✓	1	
14.1.1	Maabane mme o apeile dijo. ✓	1	3
14.1.2	Maabane ✓	1	
14.1.3	Maabane → Mme o apeile dijo. ✓ Mme o tla apaya dijo.	1	
14.2.1	Ka moso Anna o tla bedisa lee. ✓	1	3
14.2.2	Ka moso ✓	1	
14.2.3	Ka moso → Anna o bedisitse lee. ✓ Anna o tla bedisa lee.	1	
15.1.1	Maabane ✓ <u>A</u> Anna o tsamaetse kwa ntlong ya boapeelo. ✓	2	4
15.1.2	A mme o dirile mae ✓ <u>?</u> senkgwebeswa le boroso? ✓	2	
15.2.1	<u>Maabane</u> ✓ <u>A</u> Anna o tsamaetse kwa ntlong ya boapeelo ✓.	2	4
15.2.2	A mme o dirile mae ✓ <u>?</u> senkgwebeswa le boroso? ✓	2	

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE						
15.3.1	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 331 1106 383">Maabane Anna o tsamaetse kwa ntlo boapeelo.</td> <td data-bbox="1106 331 1187 383">X</td> <td data-bbox="1187 331 1235 383">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 383 1106 443">Maabane anna o tsamaetse kwa ntlo boapeelo</td> <td data-bbox="1106 383 1187 443"></td> <td data-bbox="1187 383 1235 443"></td> </tr> </table>	Maabane Anna o tsamaetse kwa ntlo boapeelo.	X	✓	Maabane anna o tsamaetse kwa ntlo boapeelo			1	2
Maabane Anna o tsamaetse kwa ntlo boapeelo.	X	✓							
Maabane anna o tsamaetse kwa ntlo boapeelo									
15.3.2	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 600 1106 651">A mme o dirile mae senkgwebeswa le boroso</td> <td data-bbox="1106 600 1187 651"></td> <td data-bbox="1187 600 1235 651"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 651 1106 712">A mme o dirile mae, senkgwebeswa le boroso?</td> <td data-bbox="1106 651 1187 712">X</td> <td data-bbox="1187 651 1235 712">✓</td> </tr> </table>	A mme o dirile mae senkgwebeswa le boroso			A mme o dirile mae, senkgwebeswa le boroso?	X	✓	1	
A mme o dirile mae senkgwebeswa le boroso									
A mme o dirile mae, senkgwebeswa le boroso?	X	✓							
16.1.1	gagwe ✓	1							
16.1.2	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 817 517 878">Ee</td> <td data-bbox="517 817 627 878">X</td> <td data-bbox="627 817 1235 878">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 878 517 938">Nnyaa</td> <td data-bbox="517 878 627 938"></td> <td data-bbox="627 878 1235 938"></td> </tr> </table>	Ee	X	✓	Nnyaa			1	3
Ee	X	✓							
Nnyaa									
16.1.3	ena ✓	1							
17.	Dirisa rubiriki e e fa tlase.	5	5						

RUBURIKI

SELEKANYO	TLHALOSO	MADUO
Diteng (3 maduo)	Ga gona maiteko a a dirilweng/O kopolotse ditaelo / O kwadile lefoko le le lengwe, puo kgotsa karolo ya polelo/Polelo e le nngwe kgotsa go feta e e sa tlhaloganyegeng.	0
	O kwadile polelo e le nngwe kgotsa go feta tse di sa tsamaelaneng le setlhogo/ O kwadile polelo e le nngwe fela e e tsamaelanang le setlhogo.	1
	O kwadile 2 – 4 dipolelo tse di tsamaelanang le setlhogo.	2
	O kwadile 5 – 8 dipolelo tse di tsamaelanang le setlhogo.	3
Thutapuo le matshwao a puiso (2 maduo)	10 thutapuo kgotsa go feta le/kgotsa diphoso tsa matshwao a puiso.	0
	4 – 9 thutapuo le/kgotsa diphoso tsa matshwao a puiso.	1
	0 – 3 thutapuo le/kgotsa diphoso tsa matshwao a puiso.	2
Ikgatolose diphoso tsa mopeleto.		